



<u>Procedure</u>	<u>Result</u>	<u>Units</u>	<u>Ref Interval</u>	<u>Accession</u>	<u>Collected</u>	<u>Received</u>	<u>Reported/</u> <u>Verified</u>
Hours Collected	24	hr		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Total Volume	2300	mL		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Calcium, Urine - per volume	4.3	mg/dL		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Calcium, Urine - per 24h	99	mg/d		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Uric Acid, Urine - per volume	19.2	mg/dL		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Uric Acid, Urine - per 24h	442	mg/d	[250-750]	17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Creatinine, Urine - per volume	46	mg/dL		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Creatinine, Urine - per 24h	1058	mg/d	[300-1,300]	17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Citric Acid, Urine - per volume	226	mg/L		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Citric Acid, Urine - per 24h	520	mg/d		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Oxalate, Urine - per volume	17	mg/L		17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04
Oxalate, Urine - per 24h	39 H	mg/d	[7-31]	17-074-900247	15-Mar-17 12:58:00	15-Mar-17 12:58:00	16-Mar-17 08:58:04

15-Mar-17 12:58:00 Calcium, Urine - per 24h:
 INTERPRETIVE INFORMATION: CALCIUM, URINE - mg/day
 Calcium-free diet: 5-40 mg/d
 Low calcium diet (800 mg/d or less): 50-150 mg/d
 Average calcium diet (about 800 mg/d): 100-250 mg/d
 High calcium diet (800 mg/d or greater): greater than 250 mg/d

15-Mar-17 12:58:00 Oxalate, Urine - per 24h:
 REFERENCE INTERVAL: Oxalate, Urine - mg/day

Access complete set of age- and/or gender-specific reference intervals for this test in the ARUP Laboratory Test Directory (aruplab.com).

* Abnormal, # = Corrected, C = Critical, f = Footnote, H = High, L = Low, t = Interpretive Text, @ = Reference Lab